

## STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Vrsta usluge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>POSTEPENA ŠTEDNJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Naziv i adresa banke</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Datum važenja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Važi od 31.01.2024.godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Iznos:<br/>Valuta:<br/>Uslovi korištenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Početni ulog 50,00 KM (25 EUR).</li> <li>➤ Deponent je obavezan da najmanje jednom mjesečno uplaćuje sredstva na račun u minimalnom iznosu od 25,00 KM (ili 13,00 EUR za oročenje u EUR valuti) odnosno u maksimalnom mjesečnom iznosu do 10.000,00 KM (ili 5.000,00 EUR za oročenje u EUR valuti).</li> <li>➤ Moguće uplate i trajnim nalogom</li> <li>➤ U slučaju propusta 3 redovne mjesečne uplate (u kontinuitetu) Banka prekida oročenu štednju i vrši prenos sredstava na račun Deponenta po viđenju.</li> <li>➤ Deponent može raspolagati svojim sredstvima nakon isteka ugovorenog perioda oročenja.</li> </ul> |
| <b>5. Trajanje ugovora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Period oročenja 60 mjeseci (5 godina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elemente na osnovu kojih se određuje ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme zaključenja ugovora, periode u kojima će se mijenjati i način izmjene, kao i fiksni element ako je ugovoren</b>                                                                                                                                                                                     | <p>Fiksna kamatna stopa 3,21% na godišnjem nivou. Obračun se vrši primjenom konformne metode. Kamata se obračunava mjesečno, a isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (sa reprezentativnim primjerom)</b>                                                                                                                                                                                                               | <p>Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati</b> | Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza**

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

**13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza**

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

**14. Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmiranja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja**

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

**15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim**

Deponent može raskinuti Ugovor prije isteka perioda oročenja, u skladu sa sljedećim uslovima:

- a) Deponent može raskinuti Ugovor o oročenom depozitu prije isteka ugovorenog perioda oročenja ako pisanim putem otkaže Ugovor o depozitu 32 dana prije (prijevremenog) raskida oročenog depozita.

U slučaju prijevremenog raskida Ugovora, Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na depozit po viđenju koja je na snazi na dan raskida Ugovora (u daljem tekstu: Kamatna stopa na depozit po viđenju).

U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o postepenoj štednji nakon isteka perioda oročenja od 18 mjeseci, Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi od 0,20% na godišnjem nivou.

U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o postepenoj štednji za dostignuti period oročenja koji je kraći od 18 mjeseci, Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na depozit po viđenju koja je na snazi na dan raskida Ugovora (u daljem tekstu: Kamatna stopa na depozit po viđenju).

- b) Banka može samo u izuzetnim slučajevima odobriti raskid Ugovora uz otkazni rok u trajanju od najmanje 1 dan po zahtjevu Deponenta i uz navođenje razloga prijevremenog raskida. Uz pisani zahtjev, Deponent je dužan priložiti i adekvatnu dokumentaciju. Pod izuzetnim slučajevima se smatraju nepredviđene okolnosti usljed kojih Deponent ima potrebu za prijevremenim raskidom oročenog depozita.

Nepredviđene okolnosti za raskid se smatraju okolnosti koje Deponent nije mogao da predvidi u momentu zaključenja Ugovora npr: smrt užeg člana porodice, iznenadna bolest Deponenta ili užeg člana porodice, tjelesne povrede Deponenta ili člana porodice Deponenta, nezgode izazvane prirodnom silom (zemljotres, požar, poplava), vanredno školovanje, trajno iseljenje iz zemlje, prestanak radnog odnosa, smanjenje redovnog mjesečnog primanja, kupovina pokretne ili nepokretne nekretnine i drugi nepredviđeni događaji usljed kojih Deponent ima potrebu za povlačenjem sredstava, koje može adekvatno dokazati i koje će Banka razmotriti i ocijeniti da li mogu biti nepredviđeni događaji.

**16. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu, kao i visinu te naknade**

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

**17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu**

Deponent ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke u periodu od 7 dana od momenta predaje nacrtu Ugovora, odnosno ponude.

**18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka**

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

**19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi**

Ponuda važi 7 dana od dana preuzimanja informacionog lista.

**20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom**

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

**21. Ostale informacije o proizvodu**

**REPREZENTATIVNI PRIMJER**  
je informativnog karaktera i zavisi od mjesečnih uplata deponenta

| <b>POSTEPENA ŠTEDNJA</b>                                           |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta                                                             | KM                                                                                   |
| Početni iznos štednog uloga                                        | 50 KM                                                                                |
| Mjesečne uplate                                                    | 100 KM                                                                               |
| Trajanje ugovora                                                   | 60 mjeseci                                                                           |
| <b>KAMATNA STOPA</b>                                               |                                                                                      |
| Nominalna kamatna stopa godišnje                                   | 3,21%                                                                                |
| Efektivna kamatna stopa                                            | 3,21%                                                                                |
| Promjenljivost nominalne kamatne stope i efektivna kamatna stopa   | Fiksna kamatna stopa<br>Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi |
| Metod obračuna kamate                                              | Konformni                                                                            |
| Periodičnost obračuna kamate                                       | Kamata se obračunava mjesečno, a pripisuje po isteku perioda oročenja                |
| Ukupan iznos koji se isplaćuje Deponentu na kraju perioda oročenja | 6.450,29<br>(Iznos svih uloga uvećan za kamatu za period oročenja)                   |
| <b>NAKNADE I TROŠKOVI</b>                                          |                                                                                      |
| Otvaranje računa                                                   | Bez naknade                                                                          |
| Vođenje računa                                                     | Bez naknade                                                                          |
| Gašenje računa                                                     | Bez naknade                                                                          |
| Prijevremeno razročenje oročenog depozita                          | Bez naknade                                                                          |

☒ Deponent ne zahtjeva Nacrt Ugovora

☐ Deponent zahtijeva Nacrt Ugovora i potvrđuje da mu je isti uručen

Datum preuzimanja informacionog lista: \_\_\_\_\_

Potpis Deponenta kojim se potvrđuje prijem informacionog lista: \_\_\_\_\_